

1-24\*

**624** (4) K348/82 K34/82 ~~dnf D~~  
 Agricultural Practice Methods, K348/82 H. Mohlabe,  
 P.P. 1-2 Lekoroxo's tribe 8/82 Bethany Mission,  
 8p (15%) AUG 20 1943 P. O. Ofcalaco  
 9 - 8 - 1943  
 remā dnf D 11/8/46

Ganenə la dimela tše dixašwaxo mo naxeng  
 ya xešo. (Mafela), Maheya, hotša, Mphoxo,  
Merepa, Leboko, Lebake, Dithšekrene, Ditloo,  
Ditloo-Masapa, Dithabatse, Motšoko, Dipanana,  
 Nata, Mošba Lezo  
Ditloo.

Ke semela se setšwaxo le Bathoka. Xa ba serēla  
 Basotho ba ye ke Makhura aha nkhone.  
 Ke xore dinale Makhura ka maatla. Dilokile  
 Kudu, - setsipisa moroxo, ba dira bakoma ka  
 tšoona. Se xaršwa dipatoeng, selena ke  
 basadi ka matšope pele xaxosetšwa basešwa  
 ka metsing xore sekohornoxe, byale basesa  
 je, - Samela Kefmoka lejone le tswene  
 mollo ke xore xa setshabe letšatši. henab  
 lašona ke diputile-dipēšba. Thoo \* e  
 dira ditloo tše ditsi. Ke sejō sa xohabiša  
 pelo, xa sehiše, Empa seloketše dilong  
 Kefmoka ke maksona tšohle. Sedira me-  
 divo e elatēlang <sup>na</sup> e : Bakoma, Dikwana, Seku  
Ku, te Setlopya. Bakoma le sekuku.

624

K34/82

2

xe ba dira tšona ba xadika lotša xoba Maheya  
 Kemoka basele, xale boupi ba bothšela ka  
 huding ba thšele metsi byale bathšela boupi  
 bya tšona ba setle. Kemoka ke mphaxo, wa  
 lewa. Banna xe ba ega makoweng ba badire-  
 la ona, ba bangwe bya barokna tseleng,  
 byale ba baepelle kaxore, Tšeremane a  
 sekhole balle poba tseleng.

Dikruwa le tšona e sale ona mphaxo, empa tšona  
 xu dixadikiwi, badira boupi kemoka bathšela metsi  
 bahlakanthša natšo, xa dihlakane, badira maniebelo  
Kwane kemoka bafakela diphatenyanan ka xare  
 xa pitsa, metsi ona a kafase ta tšona byale  
 ba dibeyya xodimo ta diphatenyanan tšela xore  
 disekke tša fiha sekarong sapitša. Dilo tsema  
 Kamoka xai tšona dinweša metsi kudu ka  
 baha la letswai.

Setlopya ba sethšela mesoxong, mabose  
 ke setše ke hulusi. Ba sedira ka tsela  
 e, ba apeya morošo pele wa rehowa e  
 badule ba othšela morifing, xwa ſala mo-  
 ro bathšela ditloo ka xare ele boupi, ba  
 hudingwa xo fihlela dixañkatha byale ba bo-  
 etše moroxo ka xare kemoka modirawa sonu.

624

K34/82

3

Dithšekrene tšona ditswa le Balobedi. Ke sejo  
 se sebotse, xa sebipētše, empa <sup>anoša</sup> se ahloša.  
 Xela ka xanong xa sekupale bose, xa sena mok-  
 xwa maleng. Se lewa xavaro molekatsing, lebaka  
 & phakiša otswara ketlala. Mengwara ya tlala  
 se thusa kudu, lebaka sepakisha sexola xa se  
 diexe, Ba sexasa lebaka la mobalema mašemo.  
 Sexasa he basadi ka matšepe, ka moraro ta  
 pulu engwē le engwē ba tsoša mobu o  
 oneny Kraufsi le tšona, bare ke tothšela, ba  
 direla xore dikenywa dikrone xotola. Xa dibudule  
 ba dibulla leina laxobuna, bare xobupula, ba dirwala  
 ka diroto ba diša marae, ba dianexa xore diumē  
 tše dingwē diapeiwa dialewa tša xošmu dithše-  
 diwa dipitseng ke ~~new~~ peu, le tšona ka se-  
 bana ba nafela budipeya fela tšona xa dia-  
~~intšetšo~~ peiwi kudu na xobune basadi buxana  
 neso bare ke ~~new~~ peu. Xa dina mphako  
 far xobune diphakisha disena ke xore xobola.  
Ditloo-marago. Ie tšona ditswale Balobedi.  
 Ke sejo se sebotse, ka xanong le maleng  
 xa sena mokxwa, xa sebipētše, sebotse  
 kudu xo lewa na mabanya. Xa sefunane  
 mosadi wa sethakka a matla matxata

a sóna, xa se wetšwa byaleng ono ja opan-tše xorasa xa atsore ona le diphutse. Se xášiwa mašennong, se xášiwa ke basadi ka mašsep e. Se hlohamelwa kudu byale ka dithšennene.

Se hlohoile ke diphuti, le tšatši se akotella.

Mo ba sexašitšeng, monna xa dumelwa xore a tsene xo aile, lebava ke xore o xohla tšapele. Se hlarile le Babbedi.

Mahoya (Mafela) Ke semela se sebenwaro se na le mofuta o mangue le omangue, Empa xaralo setšwa le Makrava. Se hlarile nabo re bafihla mo nareng e. See'ma ka xo'na bare, ke mabélé mabéléra batho, ke xore badira byala ka ona, xe ba nuwele mosadi le xe a sebotse o kxona to baledisana nac, empasasa qha tsara a Ekipala, ya ba xoro sa thusa seló. Ke semela se lokileng kudu, fela se hloaiwe. Ke letša tši, empasapañsa to butšwa, ke sóna semela sexašwata pele ka dimela Kamoka. Batšwa ka sóna Mohlaka, batšiye kamana pele xa xo lema, le ta se thoma xoroby. Se base kudu, xa sena bobe maleng, makwua wa sóna se loketše xo lewa xararo mofetsatšeng. Manaba a sóna ke a mangata, ke.

K34/82

6

624

A bona aphela. Ya ba taka e e makatsang,  
 ka xobane ébe ba letka kaéna. Byale bathom-  
 a xo épela Kópelo e bareng. Mabelele ana  
 selô, mabele mabutšwa, lehlako-lehlako ana  
 selô. Ke xore mabele ana selô a lokile xore  
 a lewe ka xore a bolue. Ébe ~~elesetso~~ ele  
 sejô sa dinonyana, byale batha le bona  
 bathoma xo seja. Ke sejô empa kama-  
 leng xa saloka, kabaka laxore xe motho  
 ale sôna ~~onohlwa~~ a hoše mosexare. Ka  
 moka. Modiro' wa sôna ô o seswanetše ng  
 ke xodira, mapoto, byala, le elixwae. Ke  
 mmela baéna ka metsing amela ke-  
 mmela. Ke semela se kxotlelang tšatši,  
 mengwaxa é mengata ya komélétô, ne  
 thusa ke sôna. Lenaba la sôna ke  
 dinonyana. Banenyana le Basé mana ba  
 tsoxéla xoleta, ébe xo òhlilwe' dinti tše  
 diteleéle tša xo dikološa khémo, le mo  
 xare xa ~~mutlisamo~~ le xôna dibe xôna  
 byale ba xokelé' maxari, ta díla basikin  
 ya dithapo' kemona diathšaba. Xa-oebu  
 dule motho e mongwe ie mongwe  
 ke basadi yu moxlo o dira. byala, kaimoka

624

K 34/82

7

bana ba ya <sup>ba</sup> ~~badimong~~ ba xaba xobexa xore baja  
 mabele a maswa. Banua ka xolatela na ka  
 boxolo byabona, xe bafeditše xonwa bya bošetö  
 eng babahapiša dichtla ~~Korotela~~ xodimo xalebitla  
 ba opela Kopelo, bare, Badimo Lalang badimo  
 Lalang reja mabele mabutšwa. Baya le  
 Kradi ya matse ayw we le ēna karmara  
 xō o mabima byala aje hiwaa re beta we  
 na makete wa xore xore o seke wa belaēla  
 naxa elak re je mabele mabutšwa kathabo  
 diklexlo tša xaxo dikwutamile pele xataxa dik  
 kopela mabele a maswa. Kemoka byale e  
 mongwe<sup>1</sup> kengwe<sup>2</sup> a kabuna mabele<sup>3</sup> taxwē  
Lebake. Ke semela se setšwaxo le Mohotto  
 nthose, byale safida mono le monna  
 ē mongwe<sup>1</sup> ~~ya~~<sup>yu</sup> baseung ke  
 Matokwana. Ke lehumō la batho ba  
 baso, ka xobane xe ~~akarala~~<sup>w</sup> masaka  
 a mabedi ē ē ja Khempelen<sup>kigublesy</sup><sup>4</sup>  
 boyo le Massome a mabedi a diponto.  
 Kalle thabe komelilo. Ke sehla se sa  
Mahubeng. Sexasiva mazemong  
 le Mehlaeng. Nehlakomēluva Xudu,  
 tone elle ebe lebake ~~tafsona~~

624 serits sa lebake. K34/82 8

baxonôna. Ka moraxa xabeké enqwe' le  
 è nqwe' le swanetše xathenewa.  
 Ka ba <sup>è</sup> karata bare, "sehlane - sematô  
 kwana sammma - mqudule. Ka lexala  
 ka lehlôkwa o. Ka mphahla o. Ka m-  
 pahla dipelabela, q wena o sajeng  
 patše o ôtisateng minapo e semo  
 zahla naongue, <sup>ra hona lempia ethsentsemeno.</sup> rena te ôtisa ke  
 sehlare se metôkwa <sup>sammma mqudule ka lex-</sup>  
~~sa~~ la KalehboKwag Kamphahla. Ke rena batho ba  
 moxau le dilo, ra bôna ntši e fôfa re asexá  
 re bôna. Mokha ra séxa, xa re sexe wêna re  
 sexe sehlare - Sematôkwana. Modiro' walona  
 ke xoxôxa fêla ke xofekisa. Ta semo lenaba.  
 Zêlu ba bantší le badira ditlaëla, babangwe'  
 ke batho ba mediro' kudu fêla baya kudu. Ke  
 sehlare samaleng. Matsatsing a lehona mak-  
 owa a letibetše. Merepa. Merepa e hla-  
 xile le batho ba batso. E xâsha ka moraxa xa  
 moba bunne mabele, e tseya ngwaxa ka  
 moka, ka xobane baexara matexa batlela? e ja  
 Matexa a a tläng. Semela se xa se  
 lha ethsabe kômélêlo. Ke sejô se se  
 bôse. Ke sejô se ethusang kudu mengwaxa

624

K34/82

9

ya tlala. Manaba a semela se, ke diphuti dithšwene le Maxočha, le Kxwiti. Diphuti re ditiella lexara byale ralabélla mocteng tħna ratēya, ratamja rabelleya. Dithšwene re dioleta. (Dipēba) Maxočha le Kxwiti tħsana ta dilitiwar. Xe baepile baeanexa xore ya seke ya bôla.

Motsoko. O tħsua le aħħabha Hamoka, 27la motho yu arox oħħoma baile banapa baħala ba bitħa ka leina lona le Motsoko. Diblokka tħsa bona leħona barek ke bara Maqole. Semela se xasemmatte Pula entshi ka xobane se a xobax la setsej. Le raġiwa se ċelmo le tħla laripiwa xo tkomeng ta mirexa. Ofata xophakomelakkom xore motho aktar difara. Xa obunne o swanetix xo phutwa ha le sakkha roba ha le bħidha tiegħi. Byale Hemoka wa ʃilu ba hikanya le mothabo.

Mphoxo. Xe semela se se tħsaxta le Balobedi. Xa sefaxyu. He mmela wa xo dira byala le m'potok. Byala bya āra bo bokale kudu. Ona, le dithorox tise dinqanyane kudu. O ja "Ke dithšwene diolose diatħeng dittoma. O feta kkorong

624

K34/82

60

Ka xoxola, fēla òna le dithōrō t̄se dintši.  
Lehlakhe. Semela se ~~defunant~~ fumanwe ka tsela  
e, xoile xwa hwa monna e moxola mang  
wa motse e le ngaka, byale a poka, motse-  
ng basarobale. Baya dingake byale ngaka  
yare xobona, ke lefa sehlare ka sôna  
tē te le e lebiteng la xaxwe letla  
fumana sehlare sometše todimo xa le-  
bitla le thomole, le t̄se ē dithorō t̄sa.  
sôna le setle, le apeē morox̄ wa mosi;  
le dikhèle, byale e mongwē le emongwē  
a ngatke aje lee ba xolatela talena.  
Ke sôna sehlare sa badimo. Ba dira byalo  
a se sapoka. Byale nemoka banapa bare ke  
lehlako le lenero lefokeng bare ke lehlako-  
Badimo. Byale ba lēkwa xore lē atsefa,  
ba thoma xo letusa maemong, xa la hloya  
ke selo, le xasiwa rebaka ka letē le mabele,  
le xobunuwa. E noba sejō sa totsifisa mevo-  
xo. Dithotse. Ke dimela t̄se dindlaxoxo ka  
sôna sekowa se, xaxotsibye xabotse xore  
se tlaxile le ofe mofutse. Xaxolo sehlaxile  
le Makwawa. Xôna mo xôna xonale  
Maina a, Marotsse, Mapangule, Maraka

624

K34/82 11

Motsékwane, Maxapus, dithakaraka. (Dinawa).  
Marotsae. Ke semela se senatō le thusa Kudu.  
 Moxosona se ja, marotsae, boloba, Moroko. Basadi  
 ba-foka bolobale xokxa moroko wa sôna, ba a-  
 peya boloba pele ka moroko ba fakela moroko,  
 ba khâela dikoko xoba lehloko, xoba ditloo dibol  
 dibose Kudu mowe motho a baxa a roma  
 ngwana xo ya xo bitsa kizoroxotswala. Ke  
 xore, Motho ya tswecheng dilo tše e leng  
 Huwane, Modimo. Xe batoo boyo ba fumane  
 bafedi bathome xotsa. Marotsae ke sejô  
 sa ka banyana le mostare moditipa dixana  
 tofeta. Setaswa lebaka ka letê le mabele.  
 Sethabana le Komelé. Empa xapula ena  
 sepanisâ xotola. Dinenwa dinwa tša sôna  
 ke tše dikolo Kudu. Monpa e mongwe o kile are  
 a duti ka faze xu Morola aboma le rôte le leketle,  
 tša morola e le tshengue are Huwane xa kxona  
 xo lebanya nhabek thotsae be le dinenwangana  
 Morola obe le dinenwa tše krolo tše Nakabane  
 ke o a se so afetsa xobotsa lemtla la  
 theotsa la moyatsa biko, ya tsiva madi a  
 thoma xotola alla are, Modimo e dinile  
 ka gotsiba. Mokhusa otšwa xo sôna.

624

K34/82 12

Mapampule. A loile kudu atsefa xophala Marokoe. Ke òna a xaswa xe bathoma xolema, a thôba Nômélêlo. Ana morotô A phakîi toxola. Empa xa a bunna xa phakîe xobôla.

Maraka. A lewa esale a mangana, a boze. A tile xasalewas, Kemonka ba dira disotta diôchila tsâa xothôela elipen. Xana mo thôtseng ène xona refuta <sup>mohutsa</sup> bare ke mapudi'.

Xanu mowe. Mofuteng o'we, se fumana dikkero, Maxapa, le dixô, tsâe dithusang malapey

Metsikwane. Ke semela se se ènwang kudu.

Empa xase apini <sup>sasate</sup> <sub>tata</sub>, baselefa ba se anera letšatsing xore sepone ba kione ba apuya. Xo tsopa xôna ya tsopa empap ka xophala xa òna ba nôrwala a ba xôala mutsemong. Kemonka yaba mojo wa dimiwa.

Maxapu. Ke semela selokile, sana le dimu. Se ditose, xa ole iona O motswa le pelo -x xaxo eie e tshwen. Xa ktaufa; le xoféla a è pèdiwa xore atle a lewe seluso. Ke Metsi' a mabose - selomo.

Dithakarata. Ke semela se senqwe  
sato nonthša mojoto. Ka dithorō  
tōa sōna. Sena le dithorō tše di-  
nyana. Empa sōna miong se lewa  
se letala. Xu sethšabe Kōmēlēlo

Thuso e uxolo ke xona Morotong.

Dipanana. Ke semela se setšwato  
le Makrowa, difihile mō naxeng e ka  
baka la banna ba batluato makroweng.  
Se xasiwa ka setšware, ke xore base-  
simola ba xona ba setata. Sēna kanosi  
sena le metoi. Sena le dikēnwa tše  
bōe Kuduo Panana ka etee e dira  
dipanana tše dintši. Ya hlabela, ka xobane  
mmatš tōna ya huia tše dingwe di  
nobu dixola.

Natala Ke panana fēla ena le dipanana  
tše dinyana, difose xo feta ya tše di  
uxolo, le xona le dipanana ke tše dintši  
xo feta wa tše dixolo. ke c̄na ona  
le metoi ka xorialo ke xore xu othšabe  
Kōmēlēlo. Pedi xa tōna dinyaka Kuduo  
xa metoi fēla le moko senang metoi diaphe-  
la. Diswanetše xo tiela lexora ka xobane

624

K34/82

14

dikromo di dija kudu. Ngwana aka selle  
xa dixona.

Dinawa. Ke semela se setšewato  
le dithšaba kamoka. Sena le dijō tše  
dibose. Schloile ke phahlis, Empa xa  
ele komeléla se akkotšellanya.

Mabaka a ngwata. Xore lebaka la xolema  
le finfile re bona ka xo palexa xa dihlare,  
le xohlara xa tsöna, ke xore pele xaxore  
dibe byalö xona pula ya te öla, bare ke  
krokroka moško. Xa fitile ba totšoba  
mahlaka. Kemoka na letšalamoš.

Mašemo, Dirapa (Melaš ya xobanaö).

Kxoši e nthša Hopuané, ya hlaba mok-  
tobi ka komana xore pen etšwile, ke  
moka motho enongwe' le emongwe'  
o libile dirapeng tša xaxwe. Bathoma  
ka xolema mahlaka, kamoraxa ba lema  
Molapong, byale xe pula ekaboletša ba  
lema mašemo. Mohlakeng ba xasa  
macheva fela, le molapong. Mohlakeng  
le molapong he dirapa tše dinexö kro-  
le lexae. Empa dilema ke basadi; Mo-  
sadi emongwe' le emongwe'

624

K34/82

15

Ona le dirapa tše dikholo. Mahlakeng,  
 Mahlomong tše tselélang. O ekxethela  
 ka noti, banna xaba ditsebe. Xe xokaba  
 le mpherefere ba baliqana diapa dikholo  
 ditše dikholo xe basadi ba ba xofelélanang  
 nabo. Dikxarepe le tšona dina le dirapa tša  
 tšonas, fela ba kxethela xe bommabos. Ma' bafe-  
 ditše mohlaka ba ya Molapong, esale bona  
 basadi le banenyana le banna babangwe  
 le bona mowé baya. Balema ka matšope  
 xe basetše ba thomile Molapong, basema-  
 nyana le banenyana, batwadi ba swanetše  
 swanetše xola oxela dithopa ba dule tšona  
 baleta dithšwene, xe ana le makuya  
 xodula banna le dimpya bošero baleta  
 dikholo, Mosetare babangana dithšwene  
 xo fihlela ba buna. Xe ba feditše,  
 Balema Molapong, baošela Mašemong.  
 Byale mowé morna le mosadi  
 le bana ba banenyana balema, Kamatšope.  
 Masotana ba dula merakeng le mehlape  
 ya dikkomo. Morna oto oxela makemong  
 Mosadi ašala a faxa botobe. Mašemo  
 a mangwe akhole lexae, amangwe

624

K 34/ 82

16

a Kraufsi lexae. Motha emongwé le emongwé o ekxethela thšemo, ekrethaga  
 Kegmonna, a ba atheta, Kroši le yuna  
 e ekxethela a xarwe. Mašemo a motho  
 xabe feiō xotee a roxane Kudus, Kabaka  
 la xore moxotlabang kobe xaxotebye. Mosadi  
 emongwé le emongwé o swanetse koba  
 le thšemo xarwe, Kxareba xaena thšemo,  
 Alema le batwadi baxaxwe. Thšemo  
 xa efisi motho emongwé. Ka ntle temo-  
 tho yu atloxieng a dulang nareng enqwi  
 le xorekisanha xa masomo xa xo chumellue.  
 Ka xobane Mahločmoy ya yu mongwe  
 xa ene mabale. Thšemo ke lefa lamoše-  
 mana xe a sexona Moredi akana alema.  
 Xa xo motho yakatlang a moamota ka  
 Kxang. Motha emongwé le emongwé o  
 swanetse xolema thšemo ya xaxwe nquwaxa  
 o mongwé le onqwe, xa ha erobadi  
 ja menqwaxa emedi koba e merato,  
 Kroši e efa motho ya senang thšemo  
 ka ntle le polelo. Eena o swanetse to  
 bočla mo axoba a ija xona. Kraufsi le  
 xae balema dirapana ts'a Merato.

624

K34/82

17

Mekura ya xolema. Xona le mefuta  
 fulta ya mobu, ke mobu o mohubedu.  
 Seloko, ke xone mobu o montso, le  
ke ſokedi (ke ſikahlaba) le diretse.  
 Byale monna o swanetše xo hlokomela xe  
 a lebella thšemo, xo nyaketa mobu o ma  
 hubedu koba seloko. Xa ele dirapa tšana  
 dilimiwa diretse, mosadi o swanetše  
 xo hlokomela ywna metuta ya mobu, ka xa-  
 bane diretse tše dingue dina le melwane.  
 Ke xore mabele ahuwa ~~poale~~ amanyana.  
 Ke thšemo e sadire mabele amangata,  
 Mong wa ywna o ya ngakeng, ngana e  
 tla laola ya mafa dihlare. Kemona a xasa  
 thšemo namoka xoba ke thšemo e thong-  
 wa xo lengwa a phahlaxanya peu le dihlare  
 a xasa, Xaxona malas yekka fokolang  
 Mabele. Sehlare se satohlatanya le peu  
 je a rekwa, ka byala ka moraxo' ka  
 mo obunne, ~~ee~~ ēna xe anyaka xo  
 rekisa wa rikisa, bana ba tsota e  
 sale + osasa bane, waleng waleng  
 e mongwe le emongwe atsobe  
 xone xona le byala bya thšenthi.

624

K34/82

18

Mašemo le a dithabeng, La a thetha.  
 Mareta, a thetha ke lanna, bahlolō-  
 +adi ba elira byala ba rapa le tšema  
 Kemoka banna ba mothethela. Icbaka  
 ka mo dikkane dipaletsa ba dithšoba.  
 Ka maratō ba temsa, sethethwa se  
 le Mabele amangata le maratse, thišema  
 ya sethethwa a chlaxolwe xa ēna  
hwane, e hlaxolwa xe baboēletsa xo-  
 lema. Matemo xa tiēlwe kalexora xo  
 tiēlwa dirapa tša kxanfei k xae.  
 Barema diphatē tše bareng xe ba elie-  
 petie tša tsota, ba ēpesa tšona Kem-  
 ka xe ba feditše xo ēpesa, banyathēla mašasa  
 baxwaēlba ka òna hove dipudi' tša se  
 ke tša tsena. Ballolotadi ba sa  
 nodira xoswana laxe ba lhetlo thethisa  
 thišemo. Xe ba feditše xo buna ba bulē-  
 la dikromo, ka xobane bahloka xo dibulēla  
 diKahlaxatša le xora, ka xobane ditlaba  
 difeditše manlaka kemoka xobetše  
 a ha maxoreng. Mašemo, a ladišwa  
 Kabaka laxave e xobuxile, xa esana ma-  
 bele, e be hlaxanya ya xoxe morole wa

624

K34/82

19

thusa, eladiwa mengwaxa e medi,  
xe ba ethoma xoelena ba thsaba mo-  
xola kennoka baleme, elexore ba lokisa  
pele xaxore ba byale. Byale bathomé  
xoelena baxasa nefuta qaq dipen ka  
nökö e bathomato xoelena.

Peni: Mafelong a dipunö kannaka, ba-  
sadi bahlaðla ~~pe~~ pen ka xa tsoba rabana.  
Engwé e bolokwa ka disetong, enqwe  
ka disohleng. Ka disetong baefakela ka  
fase xa lotxa, ke quina polokanya pen.  
Xo xata: Motko o lokita pen ya xawé  
pele xa xore ba leme, ka xobane xe  
Komana e ndilé xa xosana se baka ja  
xolokisa pen ke se baka ja xoelena.  
Oihlave, xoba Kudu thseoka byale batho-  
ma xo xasa pen, ba lema ba phospatia  
pen.

Xo hlaxola: Mañeme a xlaxola xa tec, ama-  
ngwe lexabedi ba hlaxola ka baka la ngwan-  
ne wa xoxola ka pele. Ko hlaxola banna  
Te basadi le banenyam, ba hlaxola ka  
mexoma. Dirupa le molapong ba hlaxola  
ka diatla ka baka la xore ngwane wa

624

K34/82 20

*Ntse o bolēta.*

*Xa leta: Mahodu* xe letsatō: le dikela monna o swanetše xotama. Rxa npsi le thšemo koba kaxare xa yuna, Masa motsuane xo swanetše xonyaka ngaka ya totseba setwapa-monwa na e twāpanetōe. Sora se tla motsweva.

Tēta ya dinonyana, le dithšvane ke setsē ke hlahōjitsē. Ditsie xa dileteče fēla matho e mangwē le e mangwē' o eka xothšoba mollo ka mathetto' e thšemo ya xaxwe, xore mōš e ē netōe thšemo kamoka. Ba mahlōxonolō di a thšaba. *Mahot Matsatting* a balehono Makxowa ba leka xobolaya ka sehlare sabona sa xobolaya le byane mo se thšetseng xona. Sehlare sa ~~satto~~ sa +othibēla mo mačimo turetona, na tle le zna Mahodu.

*Bunda:* Mathono ta dibyalo +obunwa +leheyas, ba loola ke +obutšwa +lona. Xobuna basadi fēla empa le banna bangwē' le bona ba buna-leheyas. Pele +a xore ba bune. Hoi; e swanetše toloma pele, kyale

624

K34/82

21

Motho emongwé le emongwé a e ponela. Banna ba aya masala, byale basadi batla ba th̄eja xo ãna, ba aya matae. Xe ba feditše, + e lotše ke seso la butšwa, ba a pena dithallo xoba th̄ima ba bitša panenyana bamotse mongwé le mongwé ãna le lefika la + axwe la + to krokota, basila ta ãna xodimo + a lefsika ke moka dithoro diolotēla ke batla betong. Kemota bafeditše.

Byale balebella tše dingwé, ditloa, ditlo-maropo, dith̄ekkene. Ba di bupula ba disa matae. Tsong badianeta xore diõme di bolokwe + a botse.

Lotše. Banna ba aya masala mañemeng, basadi ba dira mekkopyane ya + to folila to ywna. Lona le roba ke basadi fela, le + ofola. Ba le roba batlatša masala byale ba thoma + o fola. ba th̄eja ka mokkopyaneng ba t̄syea mose basetta ka ãna + ore dithoro ditšwe mokong, Kemota ba t̄syea seroto ba beya, bat̄syea / e-selo ba lotše moka otla t̄syea ke pheto

624

K34/82

22

dithono ditla wela ~~sefotong~~. Ke ba fedit  
tše tofolo ba arwala atla tae.

Kemoka merko wa puna ~~C~~ fedile.

Basadi badira mabyala a matata phefa,  
ba beta banna. Le tono bare ke mabyala  
a diphalo bare balimisi batsona.

Poloko: Mahey le lotsa. A bolokwa ka  
disetong le ka matlalong. Xa sete-  
to setketše ba biti la ka malokə a di-  
kromo, Xa ele letlolo ba hlaba hlakana  
ya to rweša xodimo xe barola xo-  
rola banna ka otse a ka sekone.

Seketo: Se loxuba ke banna ka mo-  
khwidile ka byane bya lefe ba loxa le  
mokhurumelo wa sona. Mahey ya lotsa  
dinawa, le dikloo di bolokēlwa xana ka  
mo dilong tsepeli tše seketo  
Matlolo. ba thsela lotsa na fase ke  
maka ba thsela tsona ka xodimo  
ba thsela lotsa xape latlati se-  
keto xoba letlolo. ke xore dilo tše  
dineng ka fase xave xa lotsa dihloli-  
lwe ke dizi, letlolo. le axiwa  
ka dipate. Barema dikokwane.

624

K34/82

23\*

Močba: Ke semela sa setšwato le Makowa, sefinile mono le batno - ba ba tšwato so beraka Nataka. Ke semela sa torata metsi kudu. Sebose kudu kudu sepašina diqetseng. Ba setieltši lexora xone ditšomo diseke tša setšwengya. Mošomo wa sóna ke xo nwewa fela.

Nerong: Ke semela sa Makubu.

Mono ta ba arase kudu, empa he ma bele a lokileng kudu ka tobane abipéts'e le bose abose. A krotlëlla kōmélèlo. Manaba/a semela se ke maeba. Re byala ba oira ka o'na empa byala bya ãna ta batokxone kudu, fela ba ba bokxonang, thšewne thšivene ya byona ya wa fase xa etsote. Ke xone Motšo a taxwa ke byona xatlate.

ends

624